


# Tshimangadzo tsha Mme Moeng



Tshiṭori nga Joan Rankin

Zwifanyiso nga Tamsin na Natalie Hinrichsen

Zwoṭhe zwe thoma musi Mme Moeng a tshi itela Gogo Moeng dzhomela ḥa dzhamu ḥa ḫuvha ḥa mabebo. Nga murahu Ḋwana Beka a wana bałuni yawe dala ya khwiñesa. O vha a tshi khou ḫoda u ḥekedza Gogo u itela ḫuvha ḥa mabebo ḥavho.

Mme o vhofha Ḋwana Beka muṭanani wawe nga nguvho ya vhuphuvhephuvhe. Nga murahu a vhea dzhomela ḥa dzhamu n̄tha ha ṭhoho yawe nahone a bva a livha nduni ya Gogo Moeng.

Bałuni ya Ḋwana Beka yo thoma u ita *tete-te* na hone zwienda zwa Mme zwa thoma u sokou *kwa kwa, kwa kwa* ndilani ya buse u swika a tshi ṭangana na Sipho a bvaho vhengeleni ḥa Tip-Top. “Ni khou ya ngafhi, Mme Moeng?” hu vhudzisa Sipho.

“Ḏwana Beka na n̄ne ri khou ya nduni ya Gogo Moeng. Namusi ndi ḫuvha ḥavho ḥa mabebo,” ha fhindula Mme.

“Ndi na phakhete ya khavhelo dza mađabula dza Gogo Moeng. Ndi nga tevhela-vho?” hu vhudzisa Sipho.

“Ndi zwone,” Mme a ḋwethuwa na hone u bva afho vha matsha.

Phakhete dza khavhelo dza mađabula dza Sipho dza sokou ri *kwatzha-kwatzha*, bałuni ya Ḋwana Beka ya sokou ri *tete-te* na zwienda zwa Mme zwa sokou pfala zwi tshi ri *kwa kwa, kwa kwa* kha ndila ya mabuse u swika vha tshi swika kha Vho Chapalala, vha vha vha tshi khou ḥea khuhu dzavho zwiļiwa.

“Ni khou ya ngafhi?” vha a vhudzisa.

“Ri khou ya nduni ya Gogo Moeng. Namusi ndi ḫuvha ḥa mabebo ḥavho,” hu fhindula Mme.

“Ndi na khuhu yo putelwaho ya tshitendehute ya Gogo Moeng. Ni nga vha ḥekedza?” hu vhudzisa Vho Chapalala.

“Ndi zwone,” hu amba Mme a tshi vhea khuhu yo putelwaho gokwani lawe na hone u bva afho Mme, Nwana Beka na Sipho vha ḥuwa.

Khuhu yo putelwaho yo sokou ri *ko kokoko-ko kokoko, kukuliko-kukuliko-kukuliko*, phakhethe ya khavhelo dza maqabula ya sokou ri *kwatzha-kwatzha*, baquni ya Nwana Beka ya pfala i tshi ri *tete-te* ngeno masandazi a Mme a tshi ri *kwa kwa, kwa kwa* ndilani ya buse u swika vha tshi swika vhengeleni ḥa u dibakela zwa hayani ḥa Vho Makabelo.



“Ri fanela u wana khekhe ya ḫuvha ḥa mabebo ya Gogo,” hu amba Mme. Vha mbo ḫi dzhena. Bele ya muqangoni ya ḥila ya ri *ndelete-ndelete*. “Ndi matsheloni, Vho Makabelo. Vho vha vha tshi zwi ḫivha uri ḫamusi ndi ḫuvha ḥa Gogo Moeng ḥa mabebo?”

“Ohoo ee,” hu amba Vho Makabelo. “Ndo vha bakela khekhe yo khetheaho, fhedzi a thi nga koni u bva vhengeleni. Ni nga vha ḫekhe?”

“Ndi zwone,” hu tenda Mme, fhedzi ho vha hu na thaidzo – Mme o vha a tshi khou ḫoda zwanda zwivhili u fara khekhe. Ngauralo, a vhamba maano. A vhea khuhu yo putelwaho n̄ha ha dzhomela ḥa dzhamu ḫe a vha o ḫi hwala nga ḫoho. Zwino u na zwanda zwivhili zwa u fara khekhe yo khetheaho ya ḫuvha ḥa mabebo. Mme, Nwana Beka na Sipho vho mbo ḫi matsha vha tshi pfukha vothi ḫi lilaho *ndelete-ndelete*.

Musi Beka a tshi pfa u nukhelela ha khekhe a ḫuṇuna, “Muḍifho, u tou kula na ḫino.”

Khuhu yo putelwaho i sokou ri *ko kokoko-ko kokoko*, phakhethe ya khavhelo dza madabula dzi sokou ri *kwatzha-kwatzha*, baluni ya Nwana Beka i sokou ri *tete-te* na hone zwienda zwa Mme zwa ri *kwa kwa, kwa kwa* ndilani ya buse u swika vha tshi tangana na Valecia.

“Vhathu ni khou ya ngafhi?” hu vhudzisa Valecia.

“Ri khou ya nduni ya Gogo Moeng. Ndi ḫuvha ḫavho ḫa mabebo,” hu ḫalutshedza Sipho.

“Ndi na mbunda ya maluvha ya Gogo Moeng. Ndi nga ḫuwa na vheiwe?” hu vhudzisa Valecia.

“Ndi zwone,” hu amba Mme na hone vha mbo di ḫuwa.

Mbunda ya maluvha yo ita uri Valecia a hetsemule, “*Atsia! A-A-Atsia!*”

Khuhu yo putelwaho ya sokou ri *ko kokoko, ko kokoko*, phakhethe ya khavhelo dza madabula ya sokou ri *kwatzha-kwatzha*, baluni ya Nwana Beka ya sokou ri *tete-te* na masandazi a Mme a sokou ri *napu napu, napu napu* ndilani ya buse u swika vha tshi vhona Vho Sithole vha tshi khou bva ngadeni yavho ya miroho.

“Ni khou ya ngafhi vheiwe noṭhe, Mme Moeng?” Vho Sithole vho vhudzisa.

“Ri khou ya nduni ya Gogo Moeng. Ndi ḫuvha ḫavho ḫa mabebo,” vha fhindula.

“Ndi na ḫiroli yo ḫalaho nga miroho,” hu amba Vho Sithole. “Ni nga vha ḫekedza?”

“Ndi zwone,” hu fhindula Mme.

Fhedzi zwino Mme u na thaidzo KHULWANE – hu na zwithu zwinzhi zwine a tea u fara! U khou tea u vhamba maano.

Tsha u thoma, o tsitsa Nwana Beka muṭanani wawe, a vhofha khuhu yo putelwaho muṭanani nga nguvho ya vhuphuvhephuvhe. Nwana Beka  
*A ḫAVHA MUKOSI!*

Ngauralo Mme a vhea khuhu yo putelwaho kha ḫiroli a beba Nwana Beka muṭanani nga nguvho ya vhuphuvhephuvhe. Nwana Beka o vha o takala na khuhu yo putelwaho na yone yo vha yo takala nga maanda u tshotshonya miroho yoṭhe. Fhedzi Mme o vha a songo takala nga izwi, ngauralo a vhea khuhu yo putelwaho kha ḫohoh ya Valecia. Mathenga o sengenedza ninga ya Valecia na hone a ita uri a hetsemule a tshi isa phanda, “*AAAAA-TSIAAAAA!*”



Valecia o vha a songo takala. Ngauralo, Mme a dzhia khuhu yo putelwaho a vhea kha ʈhoho ya Sipho nahone a mu ɳetshedza Maluvha a Valecia uri a a fare. Zwino Valecia o vha na zwanda zwivhili zwine zwa nga fara khekhe. Na hone Mme o vha e na zwanda zwivhili zwi songo faraho tshithu zwine zwa nga sukumeda ʈhiroli. Muñwe na muñwe o vha o takala na hone vho mbo ɖi matsha vha tshi ya nduni ya Gogo Moeng.

Mavhili a ʈhoroļi a pfala a tshi ri *kwetshe-kwetshe-kwetshe*. Valecia u pfa u rothola ha khekhe kha marama awe he lulimi lwawe lwa sokou ri *mna-mna-mna*. Ǹwana Beka a ɳuɳuna, “Muɖifho, u tou kula na ɻino.” Khuhu yo putelwaho ya sokou ri *ko kokoko, ko kokoko*, phakhethe ya khavhelo dza maɖabula dza sokou ri *kwatzha-kwatzha*, baɻuni ya Ǹwana Beka ya sokou ri *tete-te* na hone masandazi na one a ri *kwa kwa, kwa kwa* ndilani ya buse u ya nduni ya Gogo.

Mme o khokhonya vothini ɻa phanda. Sipho a lidza muludzi. Valecia a ʈavha mukosi. Fhedzi ho vha hu SI NA PHINDULO. Mme o sukumeda vothi ɻa nga phanda ɻa vulea na hone vhoʈhe vha dzhena. Fhedzi ho vha HU SI NA MUTHU NGOMU. Vho lavhelesa ngomu khishini – A HU NA MUTHU. Vha sedza lufherani lwa u eɖela – A HU NA MUTHU. Vha sedza hoʈhe-hoʈhe. Gogo vha nga vha vhe ngafhi?

Mme ari, “Kha ri thome u bika nahone Gogo vha ɖo vhuya.”

U itela uri zwe muñwe na muñwe a ita – muñwe na muñwe nga nn̄da ha Ǹwana Beka. O dzula vurann̄dani ya tshiṭanga tsini na fasiṭere a sedza u

swikela a tshi vhona Gogo vha tshi khou tshimbila ndilani fhasi ha thavha yo tsaho.

“Gogo! Gogo!” u a vhidzelela. Muñwe na muñwe u a sedza.


“GOGO! GOGO!” vhatu vho huwelela khathihi. “GOGO!”

Ngei fhasi-fhasi ha kutavha kwo ḥoswaho Gogo vhari, “EE EE EE. Muñwe u khou mbidzelela. Zwino a thi nga ḥo ya mavhengeleni u renga tshilalelo tshanga tsha ḫuvha ḥa mabebo.”

Gogo vha rembuluwa vha tshimbila vha tshi gonya kutavhana. Masandazi avho a tshi sokou ri *napu-napu* ndilani ya buse. Mafheleledzoni vha swika vothini ḥa murahu. Musi vha tshi vula, muñwe na muñwe a thoma u imba luimbo lwa ḫuvha ḥa mabebo.

Tafulani ho vha hu na phai ya miroho na jamu zwe Mme a ita, makumba ane a kha ḥi bva u kudzelwa nga khuhu yo putelwaho, khekhe ya ḫuvha ḥa mabebo yo khetheaho na khavhelo dza mađabula. Tafula ḥo vha ḥo khavhiswa nga maluvha na bałuni yo nakaho ya Nwana Beka ya lutombo.

“HELI NDI DUVHA LANGA  
LA MABEBO NGA  
HU SA FHELI!” hu amba Gogo. Nahone vha tea u zwi ḫivha, ngauri Gogo vho no vha na henefha kha mađuvha a mabebo a fumalo kana fuṭahe phanda ha heli!



## KHA VHA SUMBEDZE VHUKONII!

- Nwalani mutevhe wa zwithu zwe vhatu vha re kha tshiṭori vha
- ḥetshedza u ita vhuṭambo ha Gogo ho khetheaho. Zwino engedzani
- zwithu zwiraru zwe na vha ni tshi ḥo takalela u ḥetshedza Gogo arali
- no vha no vha dalela nga ḫuvha ḥa mabebo.

# Tshimangadzo tsha Mme Moeng

Tshiṭori nga Joan Rankin • Zwifanyiso nga Tamsin na Natalie Hinrichsen



## Tshifanyiso

Khethani tshipida tsha tshiṭori tshi si na tshifanyiso ni ole tshifanyiso tsha tshenetsho tshiṭori. Kopani maipfi a tshenetsho tshiṭori ane a tshimbidzana na tshifanyiso tshaṇu kana ni humbele muñwe muthu a ni thuse u ita zwenezwi. Ñwalani maipfi a tshiṭori fhasi ha tshifanyiso tshaṇu.




## U Vhala

Vhalelani n̄ha tshiṭori ni livhise ḥhogomelo kha ndila ine na bula ngayo mibvumo ya maipfi a ngaho *kwa kwa, tete-te na ndele-ndele*. Dzinginyisani muvhili nga ndila ine ya tshimbidzana na mubvumo wa maipfi musi ni tshi a amba. Arali ni tshi ṭoda uri muñwe muthu a ni vhalele tshiṭori, shelani mulenzhe musi a tshi bula mubvumo wa eneo maipfi.



## U Ñwala

Ñwalani zwithu zweṭhe zwine vhatu vha kha tshiṭori vha zwi ḥea u itela uri u pembelela ḫuvha ḥa mabebo ḥa Gogo hu vhe ho khetheaho. Zwino ñwalani zwithu zwiraru zwine na nga ṭoda u zwi ḥea Gogo arali ni vhe no vha dalela nga ḫuvha ḥavho ḥa mabebo.



## Vhutsila

Itani garaṭa ya ḫuvha ḥa mabebo ya khonani kana murađo wa muṭa ane a ḫo pembelela ḫuvha ḥaweh ḥa mabebo hu si kale.



## Kushumele

Sedzani tshifanyiso tsha Valecia, Sipho na Mme kha siaṭari 4. Muñwe na muñwe wavho o fara mini? Ṭodani zwithu zwine na nga zwi shumisa u ḫiita u nga ndi zwithu zwe farwaho nga Valecia, Sipho na Mme. Lingedzani u tshimbila sa Valecia, nga murahu ni ḫiite Sipho na Mme musi no fara zwenezwi zwithu.